

Өлгөм үүт, эмис эт иһин куоталаһыы

Биһиги оройуонмут хаһайыстыбалара пятилетка төрдүс сылыгар сүөһүттэн ылыллар бородуусуяаны үрдэтти сөрүктарын, государственной быһааннары төлөрүүгө үгүс үлэни ытталлар. Ааспыт 5 ый түмүгүнэн үүтү ыһым уонна эти, үүтү государство атылааһын быһааннара ситиһилээхтик төлөрүлбөн иһэллэр.

Билигин сүрүн сөрүгүнэн сайынгы ыйдар өлгөм быһааннарын сатабылаахтык туһанан сүөһүнү үчүгэйдик устууну тэрийии, ынахтан үүтү ыһымы үрдэтти буолаллар. Маныаха сүөһү интинин нултуратын үрдэтти общественной сүөһү ахсаанын үксэттигэ уонна элбэх эмис эти өгөрөн таһаарыыга П. Алексеев аатынан совхоз республикага таһаарыт ыгырылтыт өйөөһүн иккитин тэрийинэ.

Ленин аатынан колхоз Кыстык-Нугдутаабы ычат-консомельской ферматын коллектива сайынгы түөрт ыйдарга хас бирдими ынахтан 1203 кг үүтү мырга үрдэтиллибит эбэхээ-таликтибэ ыһынан оройуон үрдүнэн ыгырымы таһаарда. Эрилин Эристин аатынан колхоз Хептебестебу биригээдэтин субан сүөһүтүн бөстүүктара сайынгы түөрт ыйдарга бирдими сүөһү сууккада өртотунан 800 грамм эбиллэти ситиһэргэ, тулпут сүөһүлэрин 90 бырыһыаньтан итэһэ суобун үрдүн уйуулааһын туттарга эмис эбэхээталиктибэ ыһынан оройуон субан сүөһүтүн бары бөстүүктарын ыгырдылар.

Үүт ыһым үрдэтигэ биһиги оройуонмуттар быйыл бири үчүгэй сабалаһынынан бирдими ынахтан 2000 кг үүтү ыһым ыһыныһыттар бачымына тэнийбитэ буолар. Бу хамсааһыны нэбүлээчилэртэн үгүстэр үрдүн көрдөрүүлэри ситиһэллэр. Ол курдук, сыл ааспыт бисэ бастамы ыйдарыгар, сайынына тахсыаха дээр, бирдими фуражнай ынахтан Эрилин Эристин аатынан колхоз ыһыныһыттар Ефремова А. П.—833, Нузьмина А. Т.—895, Пестерова А. Н.—880, Ленин аатынан колхозтан Абрамова М. А.—781, Дюдорьева В. Н.—742 кг үүтү ытталар.

Сүөһүттэн ылыллар бородуусуяаны үрдэтигэ бу үтүнэн бачымынары өйөөһүн, сага үрдэтиллибит сөрүктары ыһыны нэхтөөхтүн тэрийини улахан нэрэхсбиллээх. Эрилин Эристин аатынан колхоз Хадаараабы биригээдэтин Сири Хөлөбөс ферматын коллектива сайынгы ыйдарга бирдими ынахтан 1100-гүү кг үүтү мырга үрдэтиллибит сөрүгү турурунна. Ленин аатынан колхоз Амматаабы учаастагы коммунист Горногоев М. Д. эвонөөдтөөх түөрт бөстүүктара 613 субан сүөһүнү тутан, бирдими бороосу суунада 900 грамм, өнтөн атын сүөһү 850 грамм эбиллэти уонна государство туттарыллар сүөһү 90 бырыһыаньтан итэһэ суоба үрдүн уйуулаах буоларын ситиһэргэ сөрүктаньылар. Ити курдук, атын да сирдэргэ үрдүн көрдөрүүлэри ситиһэргэ сага сөрүктары турурунан үлэни нэрэхсбиллээхтик тэрийэллэр.

Колхозтардаабы уонна совхозтардаабы парткомнар, нэжнайгы сүһүөх партийнай тэрилтэлэр, хаһайыстыбалар салайааччылар, нэжэлэнтэр Советтара уонна комсомольской, профсоюзнай тэрилтэлэр бу бачымынары хас форма, бөстүүн ахсын өйөөһүнү уонна сүөһү интинин үлэһиттэрин социалистическай куоталаһымыларын иккитин, өрө нэбүлүүдүдэхтик тэрийэр сөрүктээхтэр. Маныа сөрөх сирдэргэ билигин да үгүс итэбэстэр бараллар, итэбэстэ сөптөөх тэрээһин ыһыан ыһыттыллыбат. Хөлөбүр, Ленин аатынан колхоз Одьулууннаабы биригээдэлэригар өлгөм үүт иһин охсуһууга фермаларга тэрээһин үлэ билигин да улахан сабалай туруттах. Онөн баар итэбэстэри түргэтин туоратыыга күнүстэ ыһааннаһы ууруохха.

Быйагнаах сайынгы ыйдар—үгүс үүтү ыһым уонна элбэх эмис эти өгөрүү быһаарылаах кэм. Маныаха ыһыныһыттар уонна бөстүүктар айымнылаах үлэлэрин бары өттүнэн нэбүлээһин, нинилэр куоталаһымыларын ыһыттан-чымпытан дыкнаахтык тэрийии көрдөнөр.

В. И. Ленин төрөбүтэ 100 сыла туолар юбилейин көрсө сүөһүттэн бородуусуяаны ыһымы үрдэтигэ ыһымыт эбэхээталиктибэ ситиһилээхтик төлөрөр туһугар сүөһү интинин үлэһиттэрин социалистическай куоталаһымыларын нэж-нин тэнийтиэрин.

Паардааһыны бүтэрдилэр

МУГУДАЙ. Колхоз аатынан колхоз быйыл эрдэстэр паардааһыны хайа да сылаагар күүскэ ытта. Паардааһыны бу колхозка 345 гектарга ытарга быһаан тэрдиллэбитэ. Ону бу ый 16 күнүгэр 345 гектарынан төлөрүлүннэ. Бу үлэс 4 трактор туруоруллубута, трактористар И. Д. Пермяков, И. П. Аммосов (1 №-дээх биригээдэ), И. Е. Васильев, А. Я. Окочешников (2 №-дээх биригээдэ)

ордун дьулуурдөөхтүк үлэлээтилэр.

Колхозка бу күнүгэр бааһына, холуһа бүтэйдэрин сабын, өрөмүөннээһин бара турар. 2 №-дээх биригээдэ 4 км сиргэ бааһына бүтэйдик өрөмүөннээһин ыһытыллына.

От үлэтигэр үлэһиттээх техника өрөмүөнэ бара турар. От охсор массынналар өрөмүөннэргэ бүтэрлээн эрэр.

«СО» көрр.

ВАРЫ ДӨЙДУЛАР ПРОЛЕТАРИЯДАРА, ХОЛВОЛУНУ

САГА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОНУНААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭҢИТТЭР
ДЕПУТАТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Орган Чуралчинского районного комитета КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся Якутской АССР

№73 (3718)

1969 сыл. Бэс ыйын 21 күнэ
СУБУОТА

Тахсара 38-с сыла
Сыһаата 2 харчы

Коммунистическай уонна рабочай партиялар аан дойдутаабы Сүбэ мунньахтара түмүктэннэ

1969 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр Москвада 75 коммунистическай уонна рабочай партиялар аан дойдутаабы мунньахтара бүтүө. Мунньах кыттылаахтара кинни, дини этилэр коммунистическай, империализм утары охсуһууну тэийтигэ, аан дойдута порюттар салай кини массалар империализм утары биригэ үлэһиттэрин ситиһин дьыалатыгар улахан соботи бийыһытынан, марксизм-ленинизм, пролетарская интернационализм принциптаргар олобурун коммунистическай хамсааһын биригэ соботолобуурун бөбөрөгүү суолугар улаха сүөлталаах этил, бийыһытынан сымалымылар.

Мунньах «Билигин кэмэ империализм утары охсуһуу сөрүктара уонна коммунистическай уонна рабочай партиялар, бары антиимпериалистическай күөстөр биригэ түмээн охсуһуулар» дини сүрүн докумуну ыһына.

Мунньах кыттылаахтара В. И.

Ленин төрөбүтэ 100 сыла туолуутун бырааһынньыктааһын туһунаа бопуруоһу дьууластилэр уонна «Владимир Ильич Ленин төрөбүтэ 100 сыла туолуутун туһунаа» Игырымыны ис сүрэхтэн өрө көтөрүлбөн туран биһирээтилэр.

Мунньах аан дойдута порюттарыгар «Вьетнама тутулуга суох буолууну, көгүлү, уонна өбөн» дини игырымыны таһаарда. Кини Соверуу Вьетнам Республикатын Бирэбэһинэй Революционнай правительствота тэрийитин истэтилик уруйдаата-айхаллаата. Мунньах «Эйэ комүсөлөгөр Игырымы таһаарда. Кини арабскай порюттар Израиль агрессиятын утары сирдээх охсуһууларын өйөөбүтү» Сайбадыһыныаны, ону тэмэ көрөһө суох сөйүлээһыныга сымалар уонна аан дойдутаабы эмис-риализмьан өйөнөр реакционнай тарын игырымы туһалааһын би-

тирахан усулуобуйада хорсундук охсуһор коммунисттар уонна демократтар кытта биригэ санааланыыга Сайбадыһыныны ыһына.

Коммунисттар мунньах кыттылаахтара коммунистическай уонна рабочай партиялар иһин ардыла-рыгар сибээһи салтаты сайынына-рыга балаһыны этилэр. Кинилэр иһин өрүттээх уонна региональнай көрсүһүүлэри тэрийии, наада буюлариттан көрөн санааны уонна опыты атастасыһаар, тирөөп ту-рар политическай уонна теоретическай бопуруостары империализм утары: айы, национальнай тутулуга суох буолуу, демократия уонна социализм дьыалата өрө-гөйдүүрүн иһин охсуһуу проблемаларын коллективнайдык дьүү-лэһингэ уонна быһаарыыга комму-нистическай уонна рабочай пар-тиялар аан дойдутаабы мунньах-риализмьан өйөнөр реакционнай тарын игырымы туһалааһын би-

Советская Союз Коммунистическай партиятын Кини Комитета (бэс ыйын 17 күнүгэр Олегар Брежнев дьыарыастарыгар коммунистическай уонна рабочай партиялар аан дойдутаабы Сүбэ мунньахтарын кыттылаахтарын чөлү-һүгар иһин тэрийдэ.

Мустубут дьонго туһалаах эердэ тылы СССР делегациятын баһылыга, СССР КК Генеральнай Секретара таб. Л. Н. Брежнев эт-тэ.

Мунньах, дини Л. Н. Брежнев,

аан дойдутаабы коммунистическай хамсааһын истэтигэр империализм утары биһиги биригэ охсуһуу бутуттар, биһиги уонсай үлү-смадларбыт туһугар бары комму-нистар дьулуурдарын уонна со-ботолобууларын түмүүгэ улахан сүөлталаах соботи бийыһытынан киниэбэ.

Мунньах ыһымыт докумун-нара, дини СССР КК Генеральнай Секретара, биһиги уонсай охсу-буу бутуттар биһиэхэ барыбытыгар сага сөбүлэһини биһирэ. Кини-

лар бары дойдута коммунисттары-гар уонна үлэһит интилизочилэ-ригэр империалистическай агрес-сияны уонна көлөбүнээһини ута-ры салтаты охсуһуу суолларын өс-сө чуолкайдик көрөргө кэмдө-һүөхтэ. Кинилэр көгүл, айы уонна порюттар дьыаларын дьы-алатын иһин охсуһар бары чөлү-нөй, прогрессивнай күөстэргэ би-лиги бырааттыгы биригэ игырымы-тыт бийыһытынан аан дойдутаа-бы сатарыахтара.

СССР.

Астынныбыт, биһирээтибит

Коммунистическай уонна рабочай партиялар Сүбэ мунньахтарын туһунаа кытырылааһыра радио-най истин уонна хаһыаттарын араан биһиги. Сыһыт нэжэлэтин олохтоохторо, ситиһин билсэбит. Сүбэ мунньах докумуннарын улааһынаах астынныбыт, биһирээ-

тибит. Ити докумуннар комму-нистическай уонна рабочай хам-сааһын биригэ собото буолара ула-хан сүөлталааһын балаһыттылар. Биһиги отделеһебыт рабочай-дара Сүбэ мунньахха СССР КК

Генеральнай секретара таб. Л. Н. Брежнев өгөрбүт дини ис хо-лоонноох этигини улааһынык ас-тына иһиттибит. Бу этигэ биһи-ги партиябыт уонна порюттат коммунистическай уонна рабочай хамсааһын биригэ собото буолуу-гар, бүтүн аан дойдута айы, де-мократия уонна социализм дьы-алара өрөгөйдүүлэрин иһин дьулуһуулар дьыалатын көстөр.

Сүбэ мунньах биһиги кэмэит сүдү бопуруостарын дьууласта. Ол да иһин аан дойдута бары дьо-нуу болгохторо бу мунньахха түмүлүннэ. Отделеһе бары ком-мунистара уонна рабочайдара Сүбэ мунньах улааһын ситиһи-лээхтэни бараан, айы, демократия уонна социализм дьыалалара аан-дөйдү үрдүнэн өрөгөйдүүлэрин иһин биригэ собото буолуу, күтү-түмүү историческай форумтун буолар дини сымалыһыт.

И. СЛЕПЦОВ

отделение партийной
тэрийитин секретара.



ИРКЭТСКАЯ. Маныа Сибиргэ салайа бөдөн ары-сыла ком-бита тутуллар. Кини сыла 163 тыһыынча тонна соя уонна да атын кини курдук арылаах үүнэһилэртөн арыклары, сала-рын арааран ыһыа.

СИНМОККА: комбинат уонсай көстүүтэ.

М. МИНЕЕВ фотота.

СССР фотохрониката.

Көмөлөтөллөрө, өйүүлэрэ наада

Колхозтар икин ардыларындагы түтүү («Мехколхозтүтүү») Чүрөчүгө таратат да, дыйл тогунабу мыйтан үлгүн саралай эрер. Кийи, башынанча бийик-тыкан, оройуни 4 колхозтарга, 4-көк сакыбулар түтүүнү мыйтан

[illegible][illegible]

Бэлхэвтаахтар бэлсүмүчүнэйгээр
нүүнийгээрийн бишгэрэмт ба-
данын бадынын, бэлхэв-
тар зунга үнхэн бадынца туу-
ларын бадынгар сон түбшнөн-
он мада буудар улаһыг илн

агласын бэрххэвчлэлтэр гэдэг. Бас
ийдэн 10 хүнүүдийг түрэгтнээ
Калинин аатынхан холхон 4 кишин-
гэн элхитин, Эрэлхэг Эрнетиин
аатынхан холхон үнэг кишингөн
үгүй. Уубурууский аатынхан сөнхөө
10 кишингөн нилхити сита бигэр
илхитэр. Оттон Карл Маркс аатын-
хан холхон — 4, Ленин аатынхан
холхон 8 кишинг бэрххэвчлэлтэрин
бухити да үнэг озоролхор. Онон
бэрхтэ хадагйиштыбалартан 19
үлэнт сита нэлэ илиг, Билээн
блхынатынхан 110 үлэнттээх бу-
дуухтаахитт өнгүтар 64 эрх үлэ-
нттээхитт эбнэр үлэнтт илин-
хон 58.3 эрх бэрхднхэн халчмыл-
хон озоробут. Онон холхонгар
үүннэ сөнхөө салаалталара билээн-
наах үлэнттэрин бэрхэлхэрэ на-
да.

Холбоотарга урьдчилсан эдийн засгийн бэлтгэл, түүнийг турар 5 объек-
тайн проекитай-сметнай докумунд
бүрдхөгсүрүтэр эрх баар. Ол үн-
гэр Эрхлэг Эрхлэгийн агаарын
малхаж түүнлээр өсүлээрэ үн-
на 4 квартираллах өлөрөр дотор,
Барл Марис агаарын холхос икит
объект, Калинин агаарын холхос
хотондугар проекитай-сметнай до-
кумунд суух. Ол түнүгэр Кали-
нин агаарын холхосжа 8 шийлээ
бүрдхөгсүрүтэрэ 1.5 ий үлэ
дэбхитш кавна тохототорю куб
ликийн Отгон Ленин агаарын
холхос Миндарадайга түүнлээр
таах 4 шийлээх марадмал
проектиай-сметнай докумунд
күн бүтүнүгэр дээрэ бузуна да
түүнүгүр мугар үгүдүнүн бишн
түрэл-бүтүн хатары дүгээрда-
да да кавна.

[illegible]

Бастагы кышпарттагы устата бери
гөдөлөр сага сүтүрүлгөн тариз-
либидеги уюна таризлибит бери-
гөдөлөр тутуу маанан кордунти-
ни итенин табыштынан даярык-
тамыштыра. Оа түмүтөр 1517 ку-
бическай жез тутуу маан кор-
дулган, собуостанин, тутуу барар
сегирер табыштынан. 160 куб. м.
наа хайыштынан. Ошон тутуу
маан сен булар кышпарттаа ко-
дундунга.

подполковник уонна сөнүбүс үлэһити
сэтэ биэрбөккөлөр, 42 киһи дойду
кини өрөйүүһүнэртэн арамсыһы-
һааһыт.

архивтай-сэтгэлийг дорхууцон
хэлнэгэр-буудлуубаска үн хэлнэгэр-
барилгатай бичгээр дахууцон хэлнэгэр-
гээх мэтгэрийнхээ буудлууцаа хо-
йотогынхонгоо

Нинингийн В. И. Ленин төрөг-
дөг 100 жил тунгшүүл жорон
үлдэг сүтгилчлэлдээх тийдэг, бо-
йз илэнийг эдбонгхлестийн
гэлэрөг тунгшар тусу агиреуха
сөдөг? Бастаагийнхон, нхлэж-
тэргэ үлээжир бары агууаарта
олонхонх Социеттар уулдэ махил-
гиз сүхонх партиянай тэрлэтэгэр
политический-маасгай үлээн илэ-
тэлээрэ мадэ. Икхилхон, хон-
зоолар нхлэ ардмэргэнээрэ тун-
гш тэрлэтэни хадг олгунх бо-
ворогтүү, ордун трактирислар,
мас кирдэгчлээр, болууууууу-
тар бастаагийнхон сэтгэлдээх
тэрийнх үлээжиг сөгүтэ түүрэг.
Ол нинитэн хэлбэг рабонгхдэри
олорор дхэнэнх сонтгоох үлээн
халчтайилаллах тугнах. Нинин-
гэ хондоттар сэлэлтэларын, сонгох
дхүннэстрэгийнхон сөхөлөрө мадэ.

Үзлөн-хэмнаһы бары өттүкөн
көмүлөн тэрийэр эрэ буоллахха,
бэйилэги сымта мэлэһыллэһиэт бу-
лаан таһаарыһан сөп.

Н. СЛЕПЦОВ.

болжолдотой ажлыг хийж, хөгжлийн
бүтэцтэй, үндэсний эдийн засаг
болжолдотой ажлыг хийж, хөгжлийн
бүтэцтэй, үндэсний эдийн засаг
болжолдотой ажлыг хийж, хөгжлийн
бүтэцтэй, үндэсний эдийн засаг

Усүлүбүя тэриллибэт, ирдэбил олохтоомот

Этн өсгөрүүнү дэлэтин баяр "Ы-
хазарын"аах дахалынган атын
оройуоннар үгүс хаааыкыстыба-
ларынган кизгик бийрэмилт,
пырбайн көгүл эхнэран шетин
буолар. Бу ныйма табан тэрийдэх-
хэ климатин айтатан интэрэдөөр
бидан өрдүтэ байыи оройуонкут
индрийн сорох интэрэччилэринэн
эниэ дакнастамыта. Ол туһунан
байыи муус устарга буолан аас-
кыт оройуоннары партиянай ак-
тия мууныаах айыллан турар.

[illegible]

Байгалийг өг оюузуутугар идэвхтэйгээр хамгаалж байгаа болно. Сүлбүүрүүсний газрынхан сөрхөө Сэлэн-Уулзайны нутаг дэвсгэрийн (Улаанбаатар)

Ф. Р. Сафронов) 360 шаары
ныраай эмирон итинги бишээр
балааннабыт. Бизинги тургу-
тун отделеине үрдүккө 221 алаа
дөнөрүнө киирдэ, оттон 139-га
торуу илктөр үбү! Миксээр бу
сакт кылааны олохтобурунга үз
төрөбүнэ сайдаар? Илаа көрү-
вүн Чүүчүнү сайлаагы. Маппа
Пама Периллини, Ира Монастыре-
ни, Мама Местникова (быдырын
онус кылааы бүтөрбөтөр) уонна
Гүбү итингитер омыттаа үз-
тинт Н. В. Дьяконова (бу үлэр-
икени сыла) ныраай көгүл эми-
рон итинги үздөнөлөр. Кинилэр
84 миңкэ 156 ныраай итинги
эмчирлээр.

Ой эрээрй рабсчайдар үзэлшнр
уусуудубуйаларын тунсарынага
отделение, биригтэдэ сагалтларын
итүттэн бэлрмтэ ууруулубат. Ой
ноорор үзэлшнтөр тоёо бэлалар
наахтарын дараны бэлбэттер.
Итгнй Паша Перякова, Пра Мо-
настырева «тунууг нйрайбнтнй
100 бйрыдын тынгилал кн-
тэр сорухтал кнбэт» днж хэ-
руйдалашынара дараны тусбулууг
та, снса үлэлэлн эрэр үзэлшн-
тарга нйройн хорүүтэ-нстннгэ,
ахатынага-снстннгэ сүбэ-амэ бэрн-
лэ дүү! Бншнга, хыргыттар ре-
жнмнн ахатым днж тутун, хай-
дах үзэлнхтэхтарн, суукнгда
тоёо грамн обнлнннн снстнх-
тарнн тоёо хннннн ахатынх-
таахтарнн хайлах хордохтарнн-
ннннхтарнн, ахатынхтарнн
үүчтөй тунууг сннннхтэхтэ-

рин чочуу билбэттер. Эбни ала-
тыка аман жамбырм берилер
эбит. Онтукларын синкэй ууш
булжуйан тузтаан ситаллар. Кү-
пүлүн шырбайдари сөрүүхитинге
эргэ титник бзара озус кырадае,
шмчорой, ардах курдыттым алдар
туруктаах. атын эбни тутуу суах.
Халдан маччитинге аналлаах ку-
рүо-хабаа мазинир оноп сирейдэ
рин зайа дзек тутталар да бей-
дэ болалар. Иинг-хонус, била-
тунаа, хорууда кэжэ дуу! Сит-
тактаган халмаат эре бериллэбит.

Эти сайылыктан бөрт чуган
Кытаганыга 120-чэ бөрөсүнү сайы-
лаан турар. Ошон көчкөрүнтө үтү-
рүлүү-хабырманы, үчкү буку-
лугун тахчылары тахсаалар. Бу
күндөргө Чуучакну саймалык сорох
иниктара уенин ныйройдөргө түөх
да көрүүтө-хараимыга түөх бай-
ды барылтара хэс да зохнут.
Бөрдүүлээр да була иниктар. Сир-
га сымдар ныйройдөр хайдах эмэн,
буула-сир сымдараллары оинз бил-
лимет. Үгүс ныйройдөр башкын
тараны ийкээрин башкоттор, түбө-
лөх оинилэре таһаарыллар. Мач-
нык түбөлгөргө өдөр зыду үлэ-
ленине индикердиратыр үөрлөр,
сүбөлөр-амалыыр оинтар сүдө-
ленине, бөрөгөдэ сыматалара, кө-
төрлөрүнэй үлэ-интүг оиниин да-
даны көрбөттор, сөтүчү көмүсү
өнгөртөттор, кинилэртөн ирдөйөн
күүскө түрүөрбөттар.

Иткитим көстөрүн аураты. Сыл-
пак одоолотунан уюна. Түбө
бирингедотон салааталара нирейи

Промышленность—тыя сиригэр



Разиннарын комбайны өнгөрөх завод хөртүүшгүй астуур
«ККУ-9» дин комбайн «Дружба» дин антанар.

Массымына хөртүөншүү буортан уениа отуттан араарар итаи-из буулерга баарар. Онтон хөртүөншүү автоманикада была сү-канизр. 1969 сылга предпритие 7 тыданынча комбайны өтөрөп таһаарында.

СИНМОККА: хомулар кышпейерга.

П. АКИМОВ фототв

ССТА фотохрониката.

Үтүө сарсыарданан

(Crepin)

Коля унугуунна Тулгун сафархай онгоох шторалара, кун уота тугай, эссе натаримтайа сафараллар. Бэл хэс нхэ элнэ сафарбым ка дьыл. Коля хэсэс атазын хэмгэсэн нэрлэ: «Кобуйбут. Ол да нини бэдэлээ кнхэ дьаралылон аххан бизрбнэ. Дьарса көбүүтэ. Бүгүн график быһыытанан 25 километры суурдхээс сатаахр — дин санаабылхон ойлон турда. уунугун арыба баттаата, смиктээх сөрүүн салгыны түөһүн мунгунаа эдэрнйдэ. Иинигэр хонуу күөх тэрсэ илнэ кэлэлнээр, сайыныгы ыргэс халлаач үмүрхэй уорзата илин сабады кытта ээлсэргэ дьыл. Айылба сарсыордааны чэбдик кэстүүтэ кинини биллибэт ханнык эрэ нстин, алыптаах кэрэткэнэ долгутар, үгүөсэ үчүтэйгэ тардылар бэсэ санаатын кылаттылар, угубар.

[illegible]

жонгул эмнэрийн нийтийн сүэлтэ-
гэр эрх тэрийбиттэр. Былалц, эб-
лэгтэлистебэ тэрхилибэтэ, үлэ-
биттэртэй сөнөөх кордобул тү-
рүрүлүбэтэ. Бижилэр өртөлөрү-
гэр политическай-хаассабай үлэ-
ланих да корүтэ мнэтэлибэт.
Оа курдук политтарийэстэй, по-
литинформатордар анаматтара
биллибэт жотер аманан баран үлэ-
тэний корбөттөр эбт дивисэ тин-
либэт. Итгилэр түмүктөргэр бу-
дерида үлэ-хажилс чочу сорута
смыла суох дээлэгийнэ устар.
Удэбиттэр өртөлөрүгэр социали-
стическайдым куоталабын кыгм
сарыллыа дуу! Оа түбүгүн са-
наан да корүөхэ табыллыбат.

Олон Салал өвдөөдөгтэйг үнэн
на хийн бичигдэхээр салалд
"Малару нийрлийн эмчлэл" нийт
хурдуу бичирхөмт нийлэн
сэлхтөөгүй, төрийнхт өрө ахуй
нлар салалтан буюуяаа, манайх
сэлхтх сүлхтэйг тураллаар үн
на үл-хэмсэг төрөөдлийн төст
түгээраллаар наада.

С. АЛЕКСЕЕВ.

(Бүгүүтүн 4 сүр. нэв).

Кэлэр дьылга—туйгун бэлэми

Экзаменнар
түмүктэригиттэн

Чурапчы орто оскуолатыгар ахсыс кылаас икки этэ. Саха кылааһыгар 19 оҕоттон 16-та уөрэбин бүтүрдэ, үс уөрэнээччи күүһүгү туттарыылаах. Оттон нуучча кылааһыгар уөрэммит 13 оҕо бары ситиһинилээхтик бүтүрдилэр. Онон 29 уөрэнээччи свидетельство мыйла. Олортоҥ 5 уөрэнээччи кылаастарын наар туйгун уонна үчүгэй сыаналарынан бүтүрдүлэр.

* * *

Одүүлун абыс кылаастаах оскуолатыгар государственнай экзаменнар ситиһинилээхтик бардылар. Ахсыс кылааска уөрэммит 31 оҕо барыта экзаменга кириэ уонна бука бары ситиһинилээхтик бүтүрдүлэр. Ордук ахсаанна үчүгэй билилээхтэрэ көһүннэ. Алгабраса хонтуруолунан үлэни 11 уөрэнээччи туйгунуук, 11 оҕо үчүгэй сыанага, геометрияны 7 уөрэнээччи туйгунуук, 10 оҕо үчүгэй сыанага туттордылар.

М. ВАСИЛЬЕВ.

Ахсыс кылааһы бүтэрээчилэр экзаменнара бүттэ. Кини хайдах үлэлээн, үөрөһөн кэлбүтү чоңчу билиһинэ—уөрэх дьыла түһүлүһүнэ. Ситэтэ суох орто уөрэх сибидиаллестибэлэрин малайыт уолаттар уонна кыргыттар иһинилэригэр олох кыах аартыга арыаһына. Үгүстөр орто оскуолада саалгы дөрөншөхтөрө, аһааһах орто уөрэх заведенийеларыгар кириэхтэрэ, сөрөхтөр производствода үлэлиэхтэрэ.

Бү күнүгэ оскуолаар уөрэх саага дьылаагар бөлөһүнээлэр. Ойуоха ааспыт дьыла итэбастарын бары өттүгүн туоратарга кыһаналлар. Аны адыһах ыйынан эмнэ уөрэх сараланына. Ону бары өттүн бэлэмнээх көрсөтө кыһаналлар. Кэлэр уөрэх дьылыгар бөлөһүннээх уонна уөрэнээччилэр сайыаҥы сыһыалланыларын табытк тэрийингэ хатылалар таһаарбыт ыстырымыларын оройуон оскуоаларын коллективтара биллэринилэр уонна ойуулар.

Чурапчы абыс кылаастаах оскуолатыгар салдан, түүх үлэ-

хаммас барарын туһунан ыйыт-лаастыбыт. Ойуоха директор Г.Г. Кардашевский кэпсээтэ:

Билинн оскуолабытыгар уөрэх түмүктүннэ. Ахсыс кылааска 38 оҕо уөрэммитэ, олортоҥ биэр оҕо икки предметка күүһүгү туттарыылаах. Оттон атыттар кылаастарын ситиһинилээхтик бүтүрдүлэр. Кинилэртөн Светлана Понсева бары предметтарга туйгунуук бүтүрдэ. Таврытчы эттэххэ, Лена маннайгы кылаастан ситиһинилээхтик уөрэххитэ. Активнай общественник, оскуолада комсомольскай тэрийтэ секретара. Спорт хас да көрүгэр утуһунаахтык дьарыктанар. Онон туйгун уөрэнээччи уонна баастык общественник билиһиттэһэн, хайбаа грамотатын мыйла. Оскуолааҥы бүтэрээчилэртөн барыта алта уөрэнээччи свидетельстволарыгар аһааһа туйгун уонна үчүгэй сыһыалаахтар. Кинилэр ортолору-гар Суһуруускай ааттанан пионерскай дружина Советын председатели Вера Эверстова баар.

Онон уөрэнээччилэр 92 бары-

һанынара кылаастарын табыстылар. Оскуолада 20 уөрэнээччи туйгунуук, 61 оҕо аһааһа «туйгун» уонна «үчүгэй» сыаналарга уөрэнээлэр. Ити уөрэнээччилэр уопсай ахсааныгарын 21,5 бары-һаныгар таһаар. Комсомольскай тэрийтэ 30 чилиһиннээх этэ, олор бары кылаастарын табыстылар. Оттон 238 пионертан 219-һа уөрэх дьылын ситиһинилээхтик түмүктэтилар. Сэттэ учуутал уөрэнит предметтарыгар, салай-быт кылаастарыгар хаалыҥы таһаарбатылар.

Ити аата билинн үлэбит эки-дэ суох дьин буолбуйт. Кылааска иһикэ сымна хаалык бийик да баар, 16 уөрэнээччи күүһүгү туттарыылаах. Ити итэбастары туоратарга индивидуальник иһиникити оҕо кыһаада малаа буолар. Аны күүһи маннайгы кылааска 40 оҕо кириэхтэ. Олору кытта учууталлар Е.М. Дьячкова, Е.Г. Гуляева дьарыктаналлар. Ол оҕолорун күүһи бэйэлэри тэрийэхтэра.

Карталар, наартаалар, оскуолаар

Күөх чэчирдээх кындалга

(Ыһыах түһүлгэтигиттэн репортаж)

Билинн обугэлэригит тыйыс айылгалаах Сахабыт сирин кындааһынаах кыһынын тыһынытыгар боҕустаран, этэргэ дьыла, төлөгөһөтөн төлөһийбөккө, ылардыттан ырааппааха күөххэ үктэһээт, окко кириэх иһиннэ, саалаан сайын эргийбүт малааһыныгар түмсүт, аймах-билэ дьонорунуун көлөһөһүнэ, оонньоон көлөһүүтү аһаар кыһаа.

малара аймах-билэ дьонорун, аймах мыйаахыт В.И. Ленин күндү малдыгытары көрсөн чэй дөрүн ойуулаат, оскуол хотойору-нан аһа тардар түбүккэ түстүлэр... Күнүс 11 чаас. Бырааһын-ныахтыкы иһэргэтиллибит, күөх чэчирдээн сэлэһин аһааһыныт Чычаас күөлүн куулатынааһа кындалга дьон-сэргэ төбүрүйбүтэ ыраахтан көрдөөхкө. оскуору-

уулаахыт В.И. Ленин күрөөбүтэ 100 сыла туолуутун үлэһэ-хамнаһа көрө бөлөхтөрдөөх көрөүүгэ бөлөһүннэни көмүгэр ыһыкларынан уратылаах, дьон саалаһыт бэйэтин дакылаа-тын Р.А. Филиппов. Кини итин-тэн салгы кыһаа көрөк саала үлэһэригэр ситиһинилэргэ, тирөөн турар иһини сорууттарга тохтоо-



ТОРНАЙ АЛТАЙ, «КАТУНЬ» ТУРБАЗА. Бас ыйы 12-15 күнүгэр Барнаулга Алтайскай кыраай профсоюзтарын төрдүс спартакиадага буолан ааста.

«Катунь» турбаза территориятыгар аһааһыт туристическай мааһырга «Урожай» общество таһа сириннээх дьоллоһуулаах.

(Орехи)

Taxcar expense 2286